WIKIPEDIA

Preondactylus

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Hierdie artikel is 'n **weesbladsy**. Dit is nie geskakel (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Spesiaal:Whatlinkshere&target=Preondactylus&namespace=0) of in ander bladsye ingesluit nie. Help Wikipedia deur na moontlike teks te soek (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&redirs=1&search=Preondactylus&fulltext=Search&ns0=1&title=Special%3ASearch&advanced=1&fulltext=Preondactylus) en 'n skakel hierheen te plaas.


Rekonstruksie

Preondactylus, of die **preondaktiele**, was 'n genus van die orde Pterosauria, 'n groep uitgestorwe vlieënde reptiele. Hulle het lang sterte gehad en het sowat 228 miljoen jaar gelede tydens die laat Triasperiode gelewe.

Hierdie artikel is 'n saadjie. Voel vry om Wikipedia te help deur dit uit te brei (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Preondactylus&action=edit).

Preondactylus

Tydperk: 228 m. jaar gelede

PreЄ Є O S D C P T J K PgN

Laat-Trias


Preondactylus buffarinii

Wetenskaplike klassifikasie

Koninkryk:	Animalia
Filum:	Chordata
Klas:	Sauropsida
Orde:	Pterosauria
Genus:	***Preondactylus*** Wild, 1983
Spesie:	***P. bufarinii***

Binomiale naam

Preondactylus buffarinii

Wild, 1983

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Preondactylus&oldid=2138147"

Die bladsy is laas op 18 Februarie 2020 om 14:19 bygewerk.

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.